

ZAKON O NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuje se način osnivanja, upisa i brisanja iz registra, status, organi upravljanja, imovina i izvori finansiranja, kao i druga pitanja od značaja za rad i djelovanje nevladinih organizacija i predstavništava stranih nevladinih organizacija u Crnoj Gori.

Nevladine organizacije, u smislu ovog zakona, su nevladina udruženja i nevladine fondacije.

Nevladino udruženje

Član 2

Nevladino udruženje (u daljem tekstu: udruženje) je dobrovoljna neprofitna organizacija sa članstvom koju osnivaju domaća i/ili strana fizička i/ili pravna lica radi ostvarivanja opštih ili zajedničkih ciljeva i interesa koji nijesu Ustavom i zakonom zabranjeni.

Nevladina fondacija

Član 3

Nevladina fondacija (u daljem tekstu: fondacija) je dobrovoljna neprofitna organizacija bez članstva, koju osnivaju domaća i/ili strana fizička i/ili pravna lica, sa ili bez početne imovine, radi ostvarivanja opštih ciljeva i interesa u oblastima propisanim članom 36 stav 2 ovog zakona.

Strana nevladina organizacija

Član 4

Strana nevladina organizacija (u daljem tekstu: strana organizacija), u smislu ovog zakona, je dobrovoljna i neprofitna organizacija sa svojstvom pravnog lica, čije je sjedište u drugoj državi, a koja je osnovana po propisima te države.

Strana organizacija može djelovati na teritoriji Crne Gore ako ciljevi zbog kojih je osnovana nijesu Ustavom i zakonom zabranjeni.

Primjena zakona

Član 5

Ovaj zakon ne primjenjuje se na političke partije, sindikalne organizacije, sportske organizacije, vjerske zajednice, poslovna udruženja, organizacije i fondacije čiji je osnivač država, kao i na druge oblike udruživanja, koji se osnivaju posebnim zakonom ili na osnovu posebnog zakona, osim na pitanja koja nijesu uređena tim posebnim zakonima.

Status

Član 6

Nevladina organizacija ima svojstvo pravnog lica koje stiče danom upisa u registar, u skladu sa ovim zakonom.

Javnost rada

Član 7

Rad nevladinih organizacija je javan.

Javnost rada ostvaruje se u skladu sa statutom nevladine organizacije.

Osnivanje na neodređeno ili određeno vrijeme

Član 8

Nevladina organizacija se osniva na neodređeno ili određeno vrijeme.

Ako statutom nije drukčije propisano, smatraće se da je nevladina organizacija osnovana na neodređeno vrijeme.

Članstvo u savezima

Član 9

Nevladina organizacija se može učlanjivati u saveze ili druge oblike povezivanja nevladinih organizacija u Crnoj Gori i inostranstvu.

Na osnivanje saveza ili drugog oblika povezivanja nevladinih organizacija u Crnoj Gori na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovog zakona kojima je uređeno osnivanje udruženja.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 10

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II. OSNIVANJE

Osnivači

Član 11

Udruženje mogu osnovati najmanje tri lica, od kojih jedno mora imati prebivalište, boravište ili sjedište u Crnoj Gori.

Osnivač udruženja može biti i maloljetno lice sa navršenih 14 godina života, uz saglasnost zakonskog zastupnika, u skladu sa zakonom.

Zakonski zastupnik daje saglasnost iz stava 2 ovog člana prije održavanja osnivačke skupštine udruženja.

U trenutku osnivanja udruženja najmanje jedan osnivač mora biti punoljetna, poslovno sposobna osoba kojoj poslovna sposobnost nije oduzeta.

Lice ovlašćeno za zastupanje udruženja može biti samo punoljetna, poslovno sposobna osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta.

Fondaciju može osnovati jedno ili više lica nezavisno od prebivališta, boravišta ili sjedišta u Crnoj Gori.

Ukoliko fondaciju osniva više lica, svoja prava ostvaruju zajednički, ako statutom nije drukčije utvrđeno.

Osnivač fondacije može biti i maloljetno lice uz saglasnost zakonskog zastupnika, koji preuzima odgovornost osnivača fondacije za upravljanje fondacijom dok maloljetnik ne stekne poslovnu sposobnost, u skladu sa zakonom.

Fondacija se može osnovati i testamentom.

Osnivač nevladine organizacije ne može biti lice koje je:

1. pravosnažno osuđeno za krivično djelo finansiranja terorizma ili krivično djelo pranja novca za vrijeme dok traju pravne posljedice presude, te lice za koje su uvedene međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom, dok su te mjere na snazi ili
2. pravosnažno osuđeno za krivično djelo neke druge države koje po svojim bitnim obilježjima odgovara krivičnim djelima iz tačke 1 ovoga stava.

Osnivač nevladine organizacije koja je saglasno ciljevima svoga osnivanja u direktnom kontaktu sa djecom ne može biti lice koje je pravosnažno osuđeno za neko od krivičnih djela polnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta na osnovu zakona kojim se uređuju krivična djela i krivičnopravne sankcije.

Osnivački akt

Član 12

Nevladina organizacija osniva se osnivačkim aktom koji sadrži:

1) podatke o osnivačima, i to:

- lično ime, jedinstveni matični broj, adresu i prebivalište osnivača ako je državljanin Crne Gore;
- lično ime, broj putne isprave ili druge isprave za ličnu identifikaciju, naziv države koja je izdala putnu ispravu ili ispravu za ličnu identifikaciju, adresu i prebivalište osnivača ako je strano fizičko lice;
- adresu i boravište osnivača ako je strano fizičko lice, ukoliko ima boravište u Crnoj Gori;

- naziv, registarski broj, adresu i sjedište osnivača koji je domaće pravno lice, odnosno naziv, registracioni, poreski ili drugi identifikacioni broj, adresu, sjedište i naziv države osnivača koji je strano pravno lice;
- potpise osnivača, odnosno ovlašćenog lica u pravnom licu, ako je osnivač pravno lice.

2) podatke o nevladinoj organizaciji, i to:

- naziv i skraćeni naziv, ako ga ima;
- adresu sjedišta;
- adresu elektronske pošte organizacije ili lica ovlašćenog za zastupanje organizacije, ukoliko organizacije ili lice ovlašćeno za zastupanje imaju adresu elektronske pošte;
- ciljeve zbog kojih je osnovana;
- jedna ili više oblasti ostvarivanja ciljeva nevladine organizacije, uz navođenje pretežne oblasti ako ostvaruje ciljeve u jednoj ili više oblasti;
- jedna ili više djelatnosti kojima će se ostvarivati ciljevi nevladine organizacije;
- lično ime, jedinstveni matični broj, adresu, prebivalište i potpis lica ovlašćenog za zastupanje organizacije i
- ako je lice ovlašćeno za zastupanje organizacije strani državljanin, lično ime, broj putne isprave ili druge isprave za ličnu identifikaciju, naziv države koja je izdala putnu ispravu ili ispravu za ličnu identifikaciju, njegov potpis, adresu i prebivalište, adresu i boravište, ukoliko ima boravište u Crnoj Gori.

Pored podataka iz stava 1 ovog člana, osnivački akt fondacije sadrži i podatke o predsjedniku i članovima upravnog odbora, i to:

- lično ime, adresu i prebivalište predsjednika i člana upravnog odbora ako je fizičko lice;
- naziv, adresu sjedišta i registarski broj pravnog lica koje je član upravnog odbora, odnosno registarski, poreski ili drugi identifikacioni broj, ukoliko je član upravnog odbora strano pravno lice;
- lično ime, adresu i prebivalište fizičkog lica koje predstavlja pravno lice u upravnom odboru i
- potpise predsjednika i članova upravnog odbora.

Osnivački akt fondacije sadrži i podatke o početnoj imovini fondacije, ukoliko fondacija ima početnu imovinu.

Ako se fondacija osniva testamentom, testament sadrži podatke o osnivačima, ciljevima i djelatnostima fondacije, imovini koja je opredijeljena za rad fondacije, kao i podatke o licu koje je ovlašćeno da preduzme radnje potrebne za osnivanje i upis fondacije u registar.

Statut

Član 13

Nevladina organizacija ima statut.

Statutom nevladine organizacije uređuju se:

- naziv, adresa i sjedište, ciljevi radi kojih se osniva, kao i organi organizacije;
- ovlašćenja organa upravljanja i njegov sastav, način izbora, opoziva, rada i sazivanja sjednica organa upravljanja, kvorum i način odlučivanja, kao i mandat organa upravljanja;
- način izbora i opoziva lica ovlašćenog za zastupanje i njegov mandat;
- postupak izmjena i dopuna statuta i način donošenja drugih opštih akata organizacije;
- način ostvarivanja javnosti rada;
- jedna ili više oblasti ostvarivanja ciljeva nevladine organizacije, uz navođenje pretežne oblasti ako ostvaruje ciljeve u jednoj ili više oblasti;
- jedna ili više djelatnosti kojima će se ostvarivati ciljevi nevladine organizacije;
- privredna djelatnost koju će nevladina organizacija obavljati ako se za to opredjeli;
- način finansiranja;
- raspolaganje imovinom, uključujući i način raspodjele preostale imovine u slučaju prestanka rada organizacije;
- posebne imovinske obaveze članova udruženja ili članova organa nevladine organizacije, ukoliko su osnivačkim aktom ili drugim

pravnim poslom ova lica preuzela posebne imovinske obaveze prema organizaciji;

- oblik i sadržinu pečata, ukoliko organizacija ima pečat;
- simbole vizuelnog identiteta (logo, znak), ukoliko organizacija ima simbole vizuelnog identiteta;
- prestanak rada i
- druga pitanja od značaja za djelovanje i rad organizacije.

Statutom udruženja uređuju se i:

- uslovi za sticanje i gubitak članstva;
- prava i obaveze članova, uključujući i način ostvarivanja prava na sazivanje skupštine kad ona nije sazvana u roku utvrđenom statutom;
- način rješavanja sporova između članova i
- način vođenja evidencije članova.

Statutom fondacije mogu se urediti i posebna prava osnivača prema fondaciji (davanje saglasnosti na odluku upravnog odbora o zaključenju pravnog posla kojim fondacija preuzima imovinske obaveze ili o otuđenju njene imovine iznad određene novčane vrijednosti, davanje saglasnosti na odluku upravnog odbora o promjeni ciljeva zbog kojih je osnovana fondacija i slično), i druga pitanja od značaja za njen rad.

Posebna prava osnivača prema fondaciji iz stava 4 ovog člana koja nijesu upisana u Registar fondacija ne obavezuju treća savjesna lica.

Zaštita naziva

Član 14

Naziv nevladine organizacije upisuje se u odgovarajući Registar u skladu sa ovim zakonom na crnogorskom jeziku i mora se razlikovati od naziva nevladinih organizacija upisanih u registre iz člana 15 ovog zakona.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, naziv nevladine organizacije može da sadrži strane riječi ako te riječi čine ime strane ili međunarodne organizacije čija je organizacija članica, odnosno ako se te riječi uobičajeno koriste u crnogorskom jeziku ili za njih nema odgovarajućih riječi u crnogorskom jeziku ili ako se radi o latinskim izrazima.

Naziv nevladine organizacije ne može biti istovjetan ili sličan sa nazivom druge nevladine organizacije, državnog organa, organa državne uprave, odnosno organa lokalne samouprave i organa lokalne uprave.

Naziv nevladine organizacije ne može sadržati nazive država, skraćenice državnih organa, oznaku strukovnih udruženja (institut, komora) diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija

Naziv nevladine organizacije može se, poslije upisa naziva na crnogorskom jeziku, upisati u registar i na jeziku koji je u službenoj upotrebi, odnosno na jednom ili više stranih jezika.

Naziv nevladine organizacije može da sadrži ime fizičkog lica ako je to lice dalo pristanak, odnosno ako su za umrlo lice pristanak dali njegovi nasljednici.

Nevladina organizacija može imati i skraćeni naziv koji se određuje statutom.

III. REGISTRI NEVLADINIH ORGANIZACIJA

Nadležnost

Član 15

Registar udruženja, registar fondacija i registar predstavništava stranih nevladinih organizacija u pisanoj i elektronskoj formi vodi organ državne uprave nadležan za poslove saradnje sa nevladinim organizacijama (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Registar udruženja, registar fondacija i registar predstavništava stranih nevladinih organizacija povezuju se s odgovarajućim službenim evidencijama i zbirkama podataka u svrhu sprovođenja ovoga zakona.

Lični podaci upisani u Registre iz stava 1 ovog člana prikupljaju se, obrađuju, čuvaju objavljuju i koriste za potrebe vođenja ovih Registara u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Sadržinu i način vođenja registara, kao i obrasce prijave za upis u registre propisuje Ministarstvo.

Upis nevladine organizacije u registar

Član 16

Upis nevladine organizacije u registar vrši se na osnovu prijave za upis.

Upis u registar udruženja je dobrovoljan.

Uz prijavu za upis udruženja podnosi se osnivački akt, zapisnik sa osnivačke skupštine i statut.

Uz prijavu za upis fondacije podnosi se osnivački akt, odnosno testament ako se osniva testamentom, zapisnik sa osnivačke sjednice upravnog odbora i statut.

Uz prijavu za upis nevladine organizacije podnose se izjave osnivača ovjerene od strane nadležnog organa o nepostojanju smetnje iz člana 11 stav 9 i 10 ovoga zakona.

Uz prijavu za upis nevladine organizacije u registar za osnivača koji je pravno lice treba dostaviti i:

- dokaz o izmirenim poreskim obavezama zaključno sa prethodnim mjesecom održavanja osnivačke skupštine nevladinog udruženja odnosno osnivačke sjednice upravnog odbora fondacije, i
- dokaz da nije pokrenut ili uveden stečaj koji ne može biti stariji od mjesec dana od dana održavanja osnivačke skupštine nevladinog udruženja.

Prijava za upis i dokazi iz stava 3, 4, 5 i 6 ovog člana podnose se neposredno, putem pošte ili u elektronskoj formi, u kojem slučaju se podnosi u skladu sa propisom kojim se uređuje elektronska uprava, elektronski dokument, elektronska identifikacija i elektronski potpis.

U postupku upisa lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije potpisuje izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa za ovjeru, da ispunjava uslove iz člana 26 stav 2 i 3, odnosno člana 29 stav 3 i 4 ovog zakona.

Lice ovlašćeno za zastupanje nevladine organizacije snosi krivičnu i materijalnu odgovornost za tačnost podataka koji se upisuju u registar i podataka u izjavi iz stava 5 i 8 ovog člana.

U postupku upisa nevladine organizacije u odgovarajući registar Ministarstvo provjerava u službenoj evidenciji podatke o osnivačima i licima ovlašćenim za zastupanje i predstavljanje sa ciljem utvrđivanja

činjenica iz člana 11 stav 9 i 10 i člana 26 stav 2 i 3, odnosno člana 29 stav 3 i 4 ovog zakona.

Javnost registra

Član 17

Podaci upisani u registre iz člana 15 stav 1 ovog zakona su javni i dostupni su na Internet stranici Ministarstva, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Postupak po zahtjevu i rok za upis

Član 18

Upis u odgovarajući registar iz člana 15 ovog zakona izvršiće se u roku od 30 dana od dana podnošenja uredne i potpune prijave i pribavljanja podataka po službenoj dužnosti iz službene evidencije u skladu sa članom 16 stav 10, ovog zakona.

U slučaju da je prijava nepotpuna i da se po istoj ne može postupati, Ministarstvo će tražiti otklanjanje nedostataka i kompletiranje registarske dokumentacije, u roku od 10 dana od dana dostave zahtjeva za otklanjanje nedostataka licu ovlašćenom za zastupanje.

Ako se upis u registar na osnovu uredne i potpune prijave ne izvrši u roku iz stava 1 ovog člana, smatraće se da je upis izvršen prvog narednog dana po isteku tog roka.

U slučaju iz stava 3 ovog člana Ministarstvo donosi rješenje o upisu u roku od tri dana od isteka roka iz stava 1 ovog člana.

Rješenje o upisu nevladine organizacije u registar mora sadržati: naziv, sjedište, registarski broj upisa, da li obavljaju privredne djelatnosti, da li je osnovana na određeno/neodređeno vrijeme i lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije.

Rješenje o upisu u registar nevladine organizacije Ministarstvo je dužno odmah po upisu u odgovarajući registar dostaviti organu nadležnom za statistiku.

Rješenje o upisu u registar nevladine organizacije koja je u statutu propisala obavljanje privredne djelatnosti, Ministarstvo je dužno odmah po upisu u odgovarajući registar dostaviti nadležnom poreskom organu.

Odbijanje prijave za upis

Član 19

Ministarstvo rješenjem odbija prijavu:

- ako naziv nevladine organizacije ne ispunjava uslove iz člana 14 stav 3 i 4 ovog zakona;
- ako lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije u registar u dodatnom roku iz člana 18 stav 2 nije podnijelo urednu dokumentaciju za upis u registar, pa su podaci unijeti u registracionu prijavu nepotpuni ili ako uz prijavu nije dostavljena kompletna dokumentacija, i
- ako je prijava za upis u registar podnijeta od strane neovlašćenog lica.

Protiv rješenja Ministarstva kojim se odbija zahtjev za upis u registar može se podnijeti tužba Upravnom sudu.

Prekid postupka upisa

Član 20

Ako je Ministarstvo na osnovu uvida u podnijetu dokumentaciju iz člana 16 stav 3 i 4 ovog zakona, u sumnji da su ciljevi nevladine organizacije usmjereni na nasilno rušenje ustavnog poretka, narušavanje teritorijalne cjelokupnosti Crne Gore, kršenje zajamčenih sloboda i prava, izazivanja nacionalne, rasne, vjerske i druge mržnje, netrpeljivosti i diskriminacije, ili na osnivanje tajnih subverzivnih organizacija i neregularnih vojski, rješenjem, prekida postupak upisa u registar i Ustavnom sudu podnosi zahtjev za ocjenu ustavnosti ciljeva udruženja koje je podnijelo zahtjev za upis u registar.

Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana nije dozvoljena posebna žalba.

Po prijemu odluke Ustavnog suda o ocjeni ustavnosti ciljeva nevladine organizacije Ministarstvo, zavisno od sadržine odluke, rješenjem odbija prijavu za upis u registar, ili nastavlja sa postupkom upisa u registar.

Promjena činjenica i podataka

Član 21

Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije i predstavništva strane nevladine organizacije, dužno je da Ministarstvu dostavi prijavu o svakoj promjeni činjenica i podataka koji se upisuju u registar, u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

U slučaju promjene lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje upisanog u Registar, prijavu podnosi novoizabrano lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje.

Uz prijavu iz stava 1 ovog člana, dostavlja se odluka nadležnog organa o promjeni činjenica i podataka, odnosno zapisnik sa sjednice skupštine ili upravnog odbora, ili drugi dokaz o promjeni činjenica i podataka.

Promjena činjenica i podataka iz stava 1 ovog člana ne proizvodi pravne posljedice prema trećim licima ukoliko nije upisana u registar, osim ako je treće lice znalo ili je moralo znati za ovu promjenu.

Upis u Registar predstavništava stranih nevladinih organizacija

Član 22

Strana nevladina organizacija može djelovati na teritoriji Crne Gore ako je svoje predstavništvo upisala u Registar predstavništava stranih nevladinih organizacija koje vodi Ministarstvo.

Upis predstavništava iz stava 1 ovog člana vrši se na osnovu prijave, koja sadrži:

- izvod iz osnivačkog akta ili statuta kojim su utvrđeni ciljevi osnivanja strane nevladine organizacije;
- dokaz o svojstvu pravnog lica u državi u kojoj je sjedište te organizacije;
- odluku ili izvod iz odluke ovlašćenog organa strane nevladine organizacije o otvaranju predstavništva u Crnoj Gori, sačinjenu na memorandumu strane nevladine organizacije;
- odluku nadležnog organa strane nevladine organizacije o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje ili predstavljanje te organizacije u Crnoj Gori sačinjenu na memorandumu strane nevladine organizacije, ne stariju od šest mjeseci;

- izjavu lica ovlašćenog na zastupanje, sačinjenu na memorandumu strane nevladine organizacije kojom pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da se protiv nevladine organizacije iz stava 1 ovog člana ne vodi postupak pred tužilaštvom ili sudom, za krivična dijela iz oblasti pranja novca i finansiranja terorizma;
- lično ime i adresu prebivališta ili boravišta u Crnoj Gori lica ovlašćenog za zastupanje ili predstavljanje predstavništva strane nevladine organizacije, i
- adresu sjedišta predstavništva strane nevladine organizacije u Crnoj Gori.

Dokumentacija iz stava 2 ovog člana dostavlja se na crnogorskom jeziku, prevedena od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Predstavništvo strane nevladine organizacije upisom u Registar iz stava 1 ovog člana ne stiče svojstvo pravnog lica.

Na druga pitanja od značaja za upis u Registar predstavništava stranih nevladinih organizacija na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovog zakona o upisu u Registar nevladinih organizacija.

IV. ČLANSTVO I ORGANI UDRUŽENJA

Članstvo

Član 23

Svako lice može pod jednakim uslovima utvrđenim statutom da postane član udruženja.

Udruženje vodi evidenciju o članovima, kao unutrašnji akt udruženja.

Djelovanje udruženja zasniva se na načelu demokratske organizacije rada i upravljanja, odnosno na načelu demokratskog zastupanja i izražavanja volje članova u organima udruženja.

Organi udruženja

Član 24

Organi udruženja su skupština kao organ upravljanja udruženja i lice ovlašćeno za zastupanje (direktor, predsjednik, generalni sekretar i sl).

Statutom udruženja mogu se predvidjeti i drugi organi.

Statutom se može utvrditi drugačiji naziv organa upravljanja udruženja.

Skupština udruženja

Član 25

Skupštinu udruženja čine svi članovi udruženja, sa jednakim pravom glasa. Statutom se može propisati odlučivanje članova udruženja preko zajedničkog predstavnika. Zajednički predstavnici imaju jednako pravo glasa. Statutom se mogu predvidjeti i počasni i pridruženi članovi udruženja, bez prava glasa.

Skupština udruženja:

- usvaja statut udruženja;
- bira i razrješava lice ovlašćeno za zastupanje i druge organe udruženja, ako statutom nije drugačije predviđeno;
- odlučuje o prijemu novih članova i prestanku članstva u udruženju na prijedlog 1/3 članova skupštine, ukoliko statutom nije propisano drugačije;
- odlučuje o udruživanju u saveze i druge oblike povezivanja udruženja;
- usvaja plan rada za narednu godinu i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu, ako udruženje ima plan rada;
- usvaja godišnji finansijski izvještaj;
- odlučuje o promjeni cilja i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruženja, i
- odlučuje o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa udruženja.

Redovna sjednica skupštine održava se najmanje jednom godišnje, ako statutom nije utvrđen kraći rok.

Vanredna sjednica skupštine saziva se ukoliko zahtjev za njeno sazivanje u pisanom obliku podnese najmanje jedna trećina članova udruženja, ukoliko statutom nije utvrđen manji broj članova, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za njeno sazivanje.

Statutom se može odrediti način predstavljanja članova u skupštini udruženja preko opunomoćenih predstavnika, uz poštovanje načela ravnopravnosti i jednakosti glasova članova udruženja.

Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje udruženja

Član 26

Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje udruženja je punoljetno poslovno sposobno fizičko lice kome nije poslovna sposobnost oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova koje:

- zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruženja;
- odgovora za zakonitost rada;
- vodi poslove udruženja saglasno odlukama skupštine, ako statutom nije drugačije utvrđeno;
- podnosi skupštini predlog godišnjeg finansijskog izvještaja, i
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruženja.

Za lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje udruženja ne može biti imenovano lice koje je:

1. pravosnažnom presudom osuđeno za krivično djelo finansiranja terorizma ili krivično djelo pranja novca za vrijeme dok traju pravne posljedice osude, te lice za koje su uvedene međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom, dok su te mjere na snazi ili
2. pravosnažnom presudom osuđeno za krivično djelo neke druge države koje po svojim bitnim obilježjima odgovara krivičnim djelima iz tačke 1 ovoga stava.

Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije koja je saglasno ciljevima svog osnivanja u direktnom kontaktu sa djecom, ne može biti lice koje je pravosnažno osuđeno za neko od krivičnih djela polnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta na osnovu zakona kojim se uređuju krivična djela i krivičnopravne sankcije.

V. ORGANI FONDACIJE

Organi fondacije

Član 27

Organi fondacije su upravni odbor kao organ upravljanja i lice ovlašćeno za zastupanje fondacije (direktor, predsjednik, upravnik i sl.).

Statutom se mogu predvidjeti i drugi organi fondacije.

Statutom se može utvrditi drugačiji naziv organa upravljanja fondacije.

Upravni odbor

Član 28

Predsjednika i članove upravnog odbora fondacije imenuje osnivač ili lice iz člana 12 stav 4 ovog zakona, ako osnivačkim aktom ili statutom nije drugačije utvrđeno.

Upravni odbor:

- imenuje i razrješava dužnosti lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje fondacije, ako statutom nije drugačije utvrđeno;
- donosi statut;
- usvaja godišnji finansijski izvještaj;
- odlučuje o raspolaganju imovinom;
- donosi poslovnik o svom radu;
- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada fondacije i raspodjeli preostale imovine, ako statutom nije predviđeno da o ovim pitanjima odlučuje osnivač;
- odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa fondacije, i
- obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom.

Članovi upravnog odbora ne mogu biti članovi nadzornog organa fondacije, ako je statutom fondacije predviđen nadzorni organ.

Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje fondacije

Član 29

Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje fondacije je poslovno sposobno fizičko lice sa prebivalištem ili boravištem u Crnoj Gori, koje:

- zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u ime i za račun fondacije;
- odgovora za zakonitost rada fondacije;
- vodi poslove fondacije saglasno odlukama upravnog odbora;
- podnosi upravnom odboru predlog godišnjeg finansijskog izvještaja, i
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima fondacije.

Lice ovlašteno za zastupanje fondacije ne može biti član upravnog odbora ili nadzornog organa fondacije.

Za lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje fondacije ne može biti imenovano lice koje je:

1. pravosnažnom presudom osuđeno za krivično djelo finansiranja terorizma ili krivično djelo pranja novca za vrijeme dok traju pravne posljedice osude, te lice za koje su uvedene međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom, dok su te mjere na snazi ili
2. pravosnažnom presudom osuđeno za krivično djelo neke druge države koje po svojim bitnim obilježjima odgovara krivičnim djelima iz tačke 1 ovoga stava.

Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje fondacije koja je saglasno ciljevima svoga osnivanja u direktnom kontaktu sa djecom, ne može biti lice koje je pravosnažno osuđeno za neko od krivičnih djela polnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta na osnovu zakona kojim se uređuju krivična djela i krivičnopravne sankcije.

Rješavanje sporova

Član 30

U sporovima između osnivača nevladine organizacije, članova udruženja, kao i u sporovima o izboru i razrješenju lica ovlaštenog za zastupanje i članova drugih organa nevladine organizacije, ukoliko ovi sporovi nijesu riješeni na način propisan aktom o osnivanju ili statutom, odlučuje nadležni sud u parničnom postupku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje, organizacija i nadležnost sudova.

VI. IMOVINA I IZVORI FINANSIRANJA

Imovina

Član 31

Nevladina organizacija stiče imovinu od članarine, dobrovoljnih priloga, poklona, donacija, zaostavštine, budžetskih sredstava, EU i drugih fondova, kamata na uloge, dividendi, zakupnine, prihoda ostvarenih od strane privrednog društva čiji je osnivač, suosnivač ili član ili od neposrednog obavljanja privredne djelatnosti i na drugi način koji nije izričito zabranjen zakonom.

Obavljanja privredne djelatnosti

Član 32

Nevladina organizacija može neposredno obavljati privrednu djelatnost utvrđenu statutom ako se za obavljanje te djelatnosti upiše u registar privrednih subjekata.

Ukoliko prihod od privredne djelatnosti u tekućoj godini prelazi iznos od 4.000 eura, nevladina organizacija ne može neposredno obavljati privrednu djelatnost do kraja tekuće godine.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, nevladina organizacija može nastaviti da obavlja privrednu djelatnost do kraja tekuće godine pod uslovom da prihod od te djelatnosti u tekućoj godini ne pređe 20% ukupnog godišnjeg prihoda u prethodnoj kalendarskoj godini.

Dobit ostvarena obavljanjem privredne djelatnosti mora se upotrijebiti na teritoriji Crne Gore za ostvarivanje ciljeva radi kojih je nevladina organizacija osnovana.

Nevladina organizacija obavlja privrednu djelatnost saglasno posebnim propisima kojima se uređuju uslovi za obavljanje te vrste djelatnosti.

Prihod koji nevladina organizacija ostvari preko iznosa iz st. 2 i 3 ovog člana uplaćuje se u budžet Crne Gore.

Korišćenje imovine

Član 33

Imovina nevladine organizacije, uključujući i imovinu ostvarenu neposrednim obavljanjem privredne djelatnosti ili obavljanjem privredne djelatnosti društva čiji je osnivač, suosnivač ili član (transfer dobiti), može se koristiti samo za ostvarivanje ciljeva radi kojih je nevladina organizacija osnovana i ne može se raspodjeljivati osnivačima, članovima, članovima organa nevladine organizacije i zaposlenima, kao i srodniciima tih lica u pravoj liniji i pobočnoj do drugog stepena, srodniciima po tazbini do prvog stepena, bračnim ili vanbračnim supružnicima, starateljima, štićenicima, usvojicima, usvojenicima, zakonskim zastupnicima ili punomoćnicima, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Stav 1 ovog člana ne odnosi se na naknadu opravdanih troškova nastalih ostvarivanjem ciljeva nevladine organizacije, ugovorene obaveze, isplatu zarada, naknadu zarada i drugih primanja zaposlenima po osnovu rada, davanje prigodnih nagrada, kao i drugih naknada u skladu sa statutom i projektnim aktivnostima.

Poslovne knjige i finansijski izvještaji

Član 34

Nevladine organizacije vode poslovne knjige, sačinjavaju finansijske izveštaje i podliježu vršenju revizije finansijskih izveštaja, u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji neprofitnih organizacija.

Odgovornost za imovinske obaveze

Član 35

Za imovinske obaveze preuzete u pravnom prometu nevladina organizacija odgovora cjelokupnom svojom imovinom.

Izuzetno od odredbi stava 1 ovog člana, članovi udruženja, članovi organa upravljanja udruženja i članovi organa upravljanja fondacije odgovaraju ličnom imovinom za obaveze nevladine organizacije ukoliko su zloupotrijebili formu pravnog lica, saglasno propisu koji uređuje pravni položaj privrednih društava.

Podrška programima i projektima nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa

Član 36

Programi i projekti u oblastima od javnog interesa koje realizuju nevladine organizacije mogu se finansirati iz državnog budžeta, budžeta jedinica lokalne samouprave, fondova Evropske unije i drugih javnih izvora.

Oblastima iz stava 1 ovog člana smatraju se: socijalna i zdravstvena zaštita, smanjenje siromaštva, zaštita lica sa invaliditetom, društvena briga o djeci i mladima, pomoć starijim licima, zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, vladavina prava, razvoj civilnog društva i volonterizma, evroatlantske i evropske integracije Crne Gore, institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje, nauka, umjetnost, kultura, tehnička kultura, zaštita životne sredine, poljoprivreda i ruralni razvoj, održivi razvoj, zaštita potrošača, rodna ravnopravnost, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, borba protiv bolesti zavisnosti, regionalni razvoj, dijaspora, kao i druge oblasti od javnog interesa utvrđene posebnim zakonom.

Budžetsko finansiranje i kofinansiranje i saradnja sa nevladinim organizacijama

Član 37

Država u budžetu obezbjeđuje sredstva za finansiranje i kofinansiranje projekata i programa u oblastima od javnog interesa koje realizuju nevladine organizacije.

Saglasno Uredbi iz stava 6 ovog člana država obezbjeđuje:

- sredstva za finansiranje projekata i programa u oblastima od javnog interesa koje realizuju nevladine organizacije u iznosu koji ne može biti manji od 0,4% tekućeg godišnjeg budžeta.
- posebna sredstva za finansiranje programa i projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u iznosu koji ne može biti manji od 0,1% tekućeg godišnjeg budžeta.

Saglasno Uredbi iz stava 7 ovog člana država obezbjeđuje sredstva za kofinansiranje projekata i programa koje realizuju nevladine organizacije podržanih iz fondova Evropske unije i drugih stranih izvora finansiranja u iznosu koji ne može biti manji od 0,1% tekućeg godišnjeg budžeta.

Država pruža podršku programima i projektima nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa obezbjeđivanjem finansijskih sredstava za podršku u budžetu, kao i uvođenjem poreskih i drugih povlastica nevladinim organizacijama koje sprovode programe i projekte u oblastima od javnog interesa, u skladu sa zakonom.

Država, odnosno jedinica lokalne samouprave, može nevladinoj organizaciji koja sprovodi programe i projekte u oblastima od javnog interesa ustupiti na korišćenje državnu imovinu odnosno imovinu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave (prostor, tehničku opremu i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje korišćenje, upravljanje i raspolaganje državnom imovinom i drugim zakonom.

Vlada uredbom propisuje načela, postupak, način finansiranja projekata i programa iz javnih izvora koje realizuju nevladine organizacije u oblastima od javnog interesa kao i obaveznu dokumentaciju za sprovođenje javnog konkursa.

Vlada uredbom propisuje postupak planiranja sredstava i način kofinansiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije i drugih stranih izvora finansiranja.

Vlada donosi Strategiju saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i akcione planove za sprovođenje Strategije saglasno propisima kojima se uređuje strateško planiranje.

Vlada kao svoje savjetodavno tijelo osniva Savjet za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija, koji prati primjenu ovog zakona u dijelu koji se odnosi na registraciju, budžetsko finansiranje i kofinansiranje te finansiranje programa i projekata nevladinih organizacija iz državnog budžeta i sprovođenje Strategije iz stava 6 ovog člana. Sredstva za rad Savjeta obezbijavaju se u Budžetu Crne Gore, a nadležnosti Savjeta, njegov, sastav i način imenovanja njegovih članova Vlada propisuje Odlukom o osnivanju i imenovanju Savjeta za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija.

VII. STATUSNE PROMJENE

Pojam i vrste statusne promjene

Član 38

Statusna promjena je promjena pravnog položaja nevladine organizacije izvršena na osnovu odluke nadležnog organa u skladu sa statutom i ovim zakonom.

Statusne promene su pripajanje, spajanje i podjela nevladine organizacije.

Udruženje se može pripojiti i spojiti sa drugim udruženjem, ili podijeliti na dva ili više udruženja, a fondacija se može pripojiti i spojiti sa drugom fondacijom, ili podijeliti na dvije ili više fondacije.

Pripajanje

Član 39

Pripajanje je prenos cjelokupne imovine jedne nevladine organizacije na drugu nevladinu organizaciju, na osnovu ugovora o pripajanju.

Ugovor o pripajanju sadrži naziv, adresu i sjedište ugovornih strana, odredbe o imovini nevladine organizacije koja se pripaja, uključujući i opis prava i obaveza koja se prenose, kao i druga pitanja od značaja za sprovođenje postupka pripajanja.

Pripajanje jedne ili više nevladine organizacije drugoj upisuje se u registar.

Na upis pripajanja na odgovarajući način se primenjuju odredbe ovog zakona o upisu u registar.

Uz prijavu za upis podnose se odluke skupština udruženja odnosno odluke upravnih odbora fondacije koje učestvuju u pripajanju o prihvatanju zaključenja ugovora o pripajanju i ugovor o pripajanju.

Upisom pripajanja u registar prestaje da postoji pripojena nevladina organizacija, a nevladina organizacija pripojilac nastavlja sa radom pod nazivom pod kojim je upisana u registar.

Spajanje

Član 40

Dvije ili više nevladinih organizacija mogu se spojiti u novu nevladinu organizaciju, na koju prelazi cjelokupna imovina spojenih nevladinih organizacija.

Na postupak spajanja nevladinih organizacija na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovog zakona o pripajanju.

Na nevladinu organizaciju nastalu spajanjem na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovog zakona o osnivanju udruženja i fondacije.

Podjela

Član 41

Nevladina organizacija se može podijeliti na dvije ili više nevladinih organizacija.

Odluka o podjeli nevladine organizacije ima pravno dejstvo osnivačkog akta.

Na postupak podjele na odgovarajući način se primenjuju odredbe ovog zakona o pripajanju nevladine organizacije.

Podijeljena nevladina organizacija prestaje da postoji, a na postupak upisa novonastalih nevladinih organizacija primenjuju se odredbe ovog zakona o osnivanju i upis u registar nevladine organizacije.

Nevladine organizacije nastale podjelom odgovaraju solidarno za obaveze podijeljenog udruženja.

Nevladine organizacije nastale podjelom upisuju se u registar poslije razgraničenja sredstava, prava i obaveza (deobni bilans).

VIII. BRISANJE IZ REGISTRA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Brisanje iz registra

Član 42

Nevladina organizacija briše se iz registra:

- 1) istekom perioda za koji je osnovana, po službenoj dužnosti;
- 2) na osnovu odluke nadležnog organa nevladine organizacije o prestanku rada;
- 3) na osnovu odluke Ustavnog suda o zabrani rada nevladine organizacije, u roku od tri dana od dana objavljivanja te odluke u "Službenom listu Crne Gore", i
- 4) na osnovu odluke o okončanju stečajnog postupka, u roku od tri dana od okončanja stečajnog postupka.

Udruženje se briše iz registra i na zahtjev člana udruženja, organa državne uprave nadležnog za saradnju s nevladinim organizacijama ili drugog organa državne uprave preko nadležnih inspektora:

- a) ako je broj članova udruženja smanjen ispod minimalnog broja osnivača propisanog zakonom, a nadležni organ udruženja ne donese odluku o prijemu novih članova u roku od jedne godine, i
- b) ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom za održavanje sjednice skupštine, a ona nije održana.

Uz akt iz stava 1 tačka 2 ovog člana, nevladina organizacija je dužna da dostavi zapisnik sa sjednice organa upravljanja, odluku o prestanku rada, kao i dokaz o izmirenim poreskim i drugim javnim obavezama na dan donošenja odluke o prestanku rada i odluku o dodjeli preostale imovine, ukoliko je ima.

U postupku brisanja nevladine organizacije iz registra Ministarstvo pribavlja odgovarajuće dokaze:

- Iz Uprave za nekretnine da li ima imovinu;
- iz Poreske uprave da li ima dugovanja i nepodnesenih poreskih prijava koje su kao takve potencijalni poreski dug;
- iz Privrednog suda da li je vođen i okončan stečajni postupak ili postupak likvidacije za nevladinu organizaciju koja obavlja privrednu djelatnost, i
- da li je donijeta odluka o dodjeli preostale imovine, odnosno kome pripada imovina.

Podaci iz stava 4 ovog člana sastavni su dio rješenja o brisanju iz registra.

Na stečajni postupak i postupak redovne likvidacije nevladine organizacije na odgovarajući način se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje stečaj i likvidacija privrednih društava.

Brisanje iz Registra predstavništava stranih nevladinih organizacija

Član 43

Predstavništvo strane nevladine organizacije briše se iz registra:

- 1) na osnovu odluke nadležnog organa strane nevladine organizacije;
- 2) istekom perioda za koje je predstavništvo osnovano, po službenoj dužnosti;
- 3) na osnovu odluke Ustavnog suda o zabrani rada predstavništva strane nevladine organizacije, u roku od tri dana od dana objavljivanja te odluke u "Službenom listu Crne Gore", i
- 4) na osnovu pravosnažene odluke o zabrani rada strane nevladine organizacije sa predstavništvom u Crnoj Gori, donijete od strane suda domicilne države u kojoj strana nevladina organizacija ima svoje sjedište, po službenoj dužnosti.

Uz akt iz stava 1 tačka 1 ovog člana dostavlja se dokaz o izmirenim poreskim i drugim javnim dugovanjima na dan donošenja odluke o prestanku rada.

U postupku brisanja predstavništva strane nevladine organizacije iz registra Ministarstvo pribavlja odgovarajuće dokaze:

- Iz Uprave za nekretnine da li ima imovinu;

- iz Poreske uprave da li ima dugovanja i nepodnesenih poreskih prijava koje su kao takve potencijalni poreski dug;
- iz Privrednog suda da li je vođen i okončan stečajni postupak ili postupak likvidacije za nevladinu organizaciju koja obavlja privrednu djelatnost, i
- da li je donijeta odluka o dodjeli preostale imovine, odnosno kome pripada imovina.

Podaci iz stava 3 ovog člana sastavni su dio rješenja o brisanju iz registra.

Raspolaganje imovinom

Član 44

U slučaju brisanja iz registra, preostala imovina nevladine organizacije dodjeljuje se, u skladu sa statutom nevladine organizacije, drugoj nevladinoj organizaciji ili javnoj ustanovi sa sjedištem u Crnoj Gori koja svoje ciljeve ostvaruje u oblastima od javnog interesa iz člana 36 stav 2 ovog zakona.

Ukoliko nadležni organ nevladine organizacije ne donese odluku o dodjeli preostale imovine u skladu sa statutom prije okončanja postupka brisanja iz registra, imovina će se dodijeliti lokalnoj samoupravi na čijoj je teritoriji bilo sjedište organizacije i može se koristiti jedino za ostvarivanje ciljeva radi kojih je organizacija bila osnovana.

Rješenje o brisanju iz registra sadrži i podatke o preostaloj imovini i lokalnoj samoupravi iz stava 2 ovog člana koji su nužni za prenos svojine na preostaloj imovini nevladine organizacije na lokalnu samoupravu.

Sudski postupak za dodjelu preostale imovine iz stava 2 ovog člana može pokrenuti svako lice koje ima pravni interes.

IX. NADZOR

Unutrašnji nadzor

Član 45.

Članovi udruženja sami nadziru rad udruženja.

Ako član udruženja smatra da je udruženje povrijedilo statut ili drugi opšti akt udruženja, ovlašćen je da na to upozori statutom određeno tijelo udruženja, odnosno skupštinu ako statutom nije određeno nadležno tijelo, te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove nadležno tijelo ili skupština i nepravilnosti ne otklone, član može podnijeti tužbu opštinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruženja radi zaštite svojih prava propisanih statutom udruženja.

Nadzor nad prijavom podataka u registar

Član 46.

Nadzor nad prijavom podataka u registar obavljaju ovlašćeni službenici Ministarstva.

Nadzor iz stava 1 ovog člana posebno se odnosi na to prijavljuju li nevladine organizacije promjene podataka u registar, shodno članu 21 ovoga zakona, odnosno postupaju li po promjenama prije nego što su upisane u registar, postoji li smetnja za zastupanje nevladine organizacije prema članu 26 stav 2 i 3 odnosno članu 29 stav 3 i 4 ovoga zakona, da li koriste naziv pod kojim su upisane u registar, održavaju li udruženja sjednice skupštine i dostavljaju li zapisnike sa redovnih sjednica skupštine udruženja, da li vode evidenciju o članstvu na način propisan ovim Zakonom, te da li su prestale djelovati, u skladu s članom 42 ovog zakona.

Odredbe ovoga člana na odgovarajući način primjenjuju se i na predstavništvo strane nevladine organizacije.

Postupak sprovođenja nadzora nad prijavom podataka u registar

Član 47

Ako službenik ovlašten za sprovođenje nadzora nad prijavom podataka za upis u registar utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon, odrediće rok u kojem je nevladina organizacija dužna da otkloni utvrđene nedostatke i nepravilnosti.

Ako u određenom roku nevladina organizacija ne otkloni nedostatke i nepravilnosti utvrđene u nadzoru nad prijavom podataka, službenik ovlašten za sprovođenje nadzora pokrenuće protiv iste prekršajni postupak.

Izuzetno od stava 1 i 2 ovog člana, službenik ovlašten za sprovođenje nadzora nad prijavom podataka pokrenuće prekršajni postupak ako nevladina organizacija ne otkloni smetnju iz člana 26 stav 2 i 3 i član 29 stav 3 i 4 ovog zakona i ne podnese zahtjev za upis promjene u registar u roku koji ne može biti duži od 30 dana.

Ovlašteni službenik za sprovođenje nadzora nad prijavom podataka za upis u registar bez odgađanja će upisati u registar postojanje smetnje iz člana 26 stav 2 i 3 odnosno člana 29 stav 3 i 4 ovoga zakona i podatak o mjeri iz stava 3 ovog član.

Odredbe ovoga člana na odgovarajući način primjenjuju se i na predstavništva stranih nevladinih organizacija.

Inspekcijski nadzor nad obavljanjem djelatnosti nevladine organizacije

Član 48

Inspekcijski nadzor nad obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi osnivanja nevladine organizacije i nad obavljanjem privrednih djelatnosti nevladine organizacije obavljaju organi državne uprave preko nadležnih inspektora zavisno o oblasti u kojoj djeluje nevladina organizacija, u skladu sa posebnim propisima.

Evidencija članova udruženja iz člana 23 ovoga zakona mora biti dostupna inspektorima u obavljanju inspekcijskog nadzora.

Ako nadležni inspektor iz stava 1 ovoga člana, preduzme propisane mjere iz svoje nadležnosti, dužan je o tome odmah obavijesti nadležni državni organ.

Finansijski nadzor

Član 49

Nadzor nad finansijskim poslovanjem nevladine organizacije i podnošenjem propisanih finansijskih izvještaja sprovodi Ministarstvo finansija, u skladu sa posebnim propisima.

Nadzor nad upravljanjem finansijskim sredstvima iz javnih izvora obavljaju i nadležna državna tijela, jedinice lokalne samouprave i druge javne institucije koje odobravaju ta sredstva. Nadzor nad sprovođenjem poreskih propisa od strane nevladine organizacije vrši nadležni poreski organ.

Nadzor nad budžetskim finansiranjem nevladinih organizacija koje je uređeno uredbom iz člana 37, stavovi 6 i 7 u okviru svojih nadležnosti sprovode ministarstvo nadležno za saradnju sa nevladinim organizacijama i Ministarstvo finansija.

X. KAZNE NE ODREDBE

Prekršaji

Član 50

Novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj nevladina organizacija ako:

1) u roku od 30 dana ne prijavi nadležnom organu promjene činjenica i podataka koji se upisuju u registar (član 21 stav 1), i

2) u pravnom prometu koristi naziv pod kojim nije registrovana (član 14).

Novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj udruženje:

- 1) koje ne održi skupštinu u roku propisanom zakonom, odnosno statutom udruženja (član 25 stav 3), i
- 2) ne vodi ažurno evidenciju o članovima (član 23 stav 2).

Novčanom kaznom od 30 eura do 100 eura kazniće se za prekršaj iz stava 1 i 2 ovog člana i lice ovlašćeno na zastupanje u nevladinoj organizaciji.

Novčanom kaznom iz stava 1 i 2 ovog člana kazniće se za prekršaj predstavništvo strane nevladine organizacije i lice ovlašćeno za predstavljanje te organizacije u Crnoj Gori ako:

- 1) organizacija otpočne da djeluje prije upisa u registar (član 22 stav 1), i
- 2) u roku od 30 dana ne prijavi nadležnom organu promjene činjenica i podataka koji se upisuju u registar (član 21 stav 1, u vezi sa stavom 5).

Nevladina organizacija, lice ovlašćeno na zastupanje, predstavništvo strane nevladine organizacije i lice ovlašćeno za predstavljanje te organizacije, kazniće se za prekršaj iz stava 1 do 4 ovog člana, i ako u roku određenom od strane inspektora ne otkloni nepravilnosti utvrđene u postupku inspekcijskog nadzora.

Nevladina organizacija, lice ovlašćeno za zastupanje, predstavništvo strane nevladine organizacije i lice ovlašćeno za predstavljanje te organizacije kazniće se novčanom kaznom iz stava 1 i 2 ovog člana ako u roku određenom od strane službenika ovlašćenog za sprovođenje nadzora nad prijavom podataka za upis u registar ne otkloni nepravilnosti utvrđene u postupku nadzora.

Novčanom kaznom od 250 eura do 2.000 eura kazniće se odgovorno lice u državnom organu, organu državne uprave, ako javni konkurs za finansiranje projekata i programa iz javnih izvora koje realizuju nevladine organizacije u oblastima od javnog interesa ne raspišu do roka koji je propisan uredbom (član 37 stav 6 i 7).

Prekršaji u vezi obavljanja privredne djelatnosti i raspolaganja imovinom

Član 51

Novčanom kaznom od 500 eura do 4.000 eura kazniće se za prekršaj nevladina organizacija koja:

- 1) neposredno obavlja privrednu djelatnost prije upisa u Centralni registar privrednih subjekata (član 32 stav 1), i
- 2) ne koristi imovinu u skladu sa ovim zakonom (član 33).

Novčanom kaznom od 150 eura do 500 eura kazniće se za prekršaj iz stava 1 ovog člana i odgovorno lice u nevladinoj organizaciji.

Nevladina organizacija i lice ovlašćeno na zastupanje kazniće se za prekršaj iz stava 1 ovog člana, ako u roku određenom od strane inspektora ne otkloni nepravilnosti utvrđene u postupku inspekcijskog nadzora.

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Podzakonski akti

Član 52

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od 60 dana od dana početka primjene ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11, 37/17 i 84/24).

Započeti postupci

Član 53

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po zakonu koji je bio u primjeni u vrijeme pokretanja postupka.

Registri

Član 54

Vođenje registra nevladinih udruženja, nevladinih fondacija i registra predstavništava stranih nevladinih organizacija ustanovljenih u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11, 37/17 i 84/24) uskladiće se sa ovim zakonom u roku od 30 dana od dana donošenja akta iz člana 15 stav 4 ovog zakona.

Usklađivanje sa zakonom

Član 55

Nevladina organizacija upisana u registar po Zakonu o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11, 37/17 i 84/24) dužna je da, u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, uskladi odredbe statuta sa ovim zakonom i dostavi ga Ministarstvu, sa izvodom iz zapisnika sa sjednice nadležnog organa nevladine organizacije i odlukom nadležnog organa o usklađivanju statuta. Nevladina organizacija koja ne postupi u skladu sa stavom 1 ovog člana briše se iz registra po službenoj dužnosti ili na zahtjev lica koje ima pravni interes.

Prestanak važenja zakona

Član 56

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11, 37/17 i i 84/24).

Stupanje na snagu

Član 57

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".